


# ZVJEZDUĆ

HUMORISTIČKA  
ZAVISNA NOVINA

Godina: četvrta Serija: B Broj: 4

Cijena: (za autore i donatore džabe) 1 EUR

za trafikante poseban popust



Ako su Srbi nebeski narod,  
onda su Crnogorci munje nebeske! Komnen Bulatović

**A**

vgust je poznat kao mjesec koji se mnogima kroz godine unazad upamto da u to doba godine može da privruci.

Zbog toga vlade i vladari i svi imućniji idu na godišnje odmore. Tako nastaje zatišje za šegače iza mikrofona i sa govornica, pa i za mnoge njihove dušebrižnike, slušaoce i poslušnike, ali nastaje prava vreva za voljnice i nevoljnike koji se griju na drva. Zato imaju posla i drvosječe, i kamiondžije, i nabavljači, i potrošači, a posebno šegači. Treba u tom mjesecu, ko misli da se ne pomete u nastupajućoj zimi, da se osigura i da svaku palicu prešega na pet djelova, da bi mogla stati u furunu ili šporet. Privilegiju imaju samo oni što se griju uz ognjišta, jer oni sa drvljanika onako uciđuju prekrste palice i ljepota božja, pogotovo u ovom vremenu kad dim bilo kome ne smeta, a zahvalan je i za sušenje i mrsa i ostalog dijela zimnice.

Zbog toga je grad, manje više svaki, pun drvljanika i gomila balvana i čepanica, koji čekaju šege, šeganje i šegače.

Za mnoge gradove to je i prava atrakcija. Pošto su mnogi van kulturnih i drugih manifestacija, iako su po izjavama nosioci i nasljedja i sadašnjeg kulturnog trenutka, to je šeganje prava potvrda da se zaista i tu nešto dešava.

Dešava se, jer to je pravi simponijski orkestar koji traje od zore pa do ponoćnih časova, a nekada se, ako je grad osvijetljen, produžava i na cijelu noć.

Nedostaje samo žiri za najboljeg šegača, a zbog slabog odziva sponzora i pokrovitelja, jer se oni uglavnom svi griju na parno ili električno grijanje, nema dovoljnih sredstava da se obezbijede nagrade. A, šegači bi bili zadovoljni da bude prva nagrada makar gajba piva, pa ostali kako produ.

Dočim, šeganje nije lak posao. To najmanje primjećuju šegači sa govornica i iza mikrofona. Dočim, pravi šegači, navikli na taj mukotrpnji posao, prvo osmotre dobro drvljanik, pa tek onda počnu da rade kako treba.

Tanja palica samo cijukne, kao najkraća replika. Ako se naide na deblju onda nastaje zavijanje. A, kad se potrefi na čvor to je pravo zapomaganje i jauk koji traju do nedosluha. To je nekad plać, nekad jauk, nekad pjesma duga i preduga, nekad naricanje. Sve u svemu ne poštujte se ni radost ni žalost jer šege i šeganja su nagovjestaj jesenjih kiša i božjih suza u mnogim mjestima, čak i onim prijetolničkim.

Sve je to opjevano i u izabranim stranicama kod mnogih naših poznatih pjesnika.

Tako će se završiti i proći ovogodišnja avgustovska trotoarska šeganja i mnogi ljudi će biti zadovoljni što su tu

brigu prebrinuli, pogotovo oni kojima je to uslov za opstanak. Jedino je što ih zabrinjava što će biti primorani da uz užarene stare furune i šporete slušaju šegače koji se vrate pocnjeli ili ohlađeni sa ljetovališta i iz svojih ugodnih vila, pa nastave skupštinska, poslanička, odbornič-

# Šeganje

ka i slična šeganja.

Kakva će tek to biti simfonija, a posebno što će svaki tražiti čepanicu sa čvorem, jer onda je šeganje neograničeno, a oni prirasci i grančice — replike će samo nezapaženo cijuknuti.

Ipak postoji razlika među avgustovskim i drugim šegačima, jer avgust je mjesec kad se turisti pojave u najvećem broju, pa kako u srećnim zemljama nema te atrakcije oni fotoaparatom i tonskim kamerama snimaju sve to da bi pokazali po povratku svojim sunarodnicima.

Nijesu valjda zavrnuti da snimaju šegače i šeganja i balvanе i čepanice sa drugih mesta, jer im je to dosadno kad rijetko vide i na svojim TV programima, od onih koji su zaduženi da to rade, a iz dosade ne urade.

Tako ti je to dragi moj u vezi našeg avgustovskog i drugih šeganja.

I da ne zaboravimo još da napomenemo da je prava tragedija ako te šegači lažu! Zbog toga na vrijeme uočite razliku između šeganja i šegačenja. Budimo na vrijeme spremni da potražimo, po svom izboru prave šegače za drvljanike koji su nam složeni i spred kuću, a izbjegnimo one koji nam u kuću ulijeci preko ekrana ili se nameće bilo kojim sredstvima informisanja.

Crtež Danila Kiša iz 1958. g.



Pavle Donović

Roden 1934. godine u Crmnici. Osnovnu školu i gimnaziju završio na Cetinju, a filozofski fakultet – grupa književnost i jezik u Beogradu. Radni vijek započinje i završava na Cetinju: prvo kao profesor Cetinske gimnazije, a potom u cetinskim muzejima gdje je penzionisan kao direktor Njegoševog muzeja. Objavio je tri knjige poezije: "Umrl Šetač", "Ružni bogovi" i "Mornarske elegije". Prijemio knjigu crnogorskog humora "Dim u dim", objavio brojne prikaze, priče, reportaže, kozerije i satire. Kao režiser ili konsultant učestvuje u brojnim filmskim i televizijskim projektima. Prevoden je na više stranih jezika.

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, među kojima Ordena rada sa zlatnim vijencem i Nagrade za životno djelo na Danima humora i satire održanim u Danilovgradu 2001. godine. Preselio se u sjećanje samo godinu dana kasnije.



*Za dug vijek, smijeh je lijek  
(koji ne možete kupiti u apoteci),  
ali, to neka vas ne muči,  
smijeh stanuje u ŽUĆ-i.*

Izdavač:

Kultурно-informativni centar

**Bijeli Pavle**  
Danilovgrad



Danilovgrad 81410, naselje Jastreb bb  
tel. 069 033 117 - 081 815 477

Žiro račun: 55100-675-9-27013 Montenegrubanka  
Poštarnica plaćena u gotovom, honorari na veresiju.



Direktor i čelní urednik:  
Dragan Mitov Đurović

Odgovornost kolektivna  
- pojedinačna:  
Radojica Bulatović



Urednik  
za tekst:  
Radomir Racković

Urednik  
za karikaturu:  
Luka Lagator



Grafički  
urednik:  
Ratko Mugoša — Mugi


Elektronski slog i prelom:  
Bojan Popović  
"Medeon" — Podgorica



## ZAPAD JE NAJBOLJA ODBRANA

Ranko Jakić

### DOBROTVORI



Opušti se

## Kad je križa dajte križa (ska)

Žene obožavaju muškarce koji uspevaju iz njih najviše da izvuku!



Vaš brak nije uzdrmao zemljotres, već vibrator!



U mojoj sobi mnoge devojke su izgubile plafon pod nogama!



Otkad mi je devojka saznala u kom grmu leži zec, pomaže mu da skoči!



Kad je u pitanju voćka, ne mogu da se odlučim između Višnje i Jagode!



Bio sam pijan kao majka, a ona me nabedila da sam otac njenog deteta!

Rade Jovanović

## DUGO-KRIVOKAPIĆ

Otkad Tito počiva u miru mi nikako da se skrasimo i živimo sмиrom.



Groblja su puna onih što su za života mislili da su nezamjenljivi.



Jedna od fabrika ljekova zove se "Jugolek". Sudeći po stanju u našem zdravstvu, trebalo bi da se zove "Jugolelek".



Crnogorci su borci za sve osim za ženska prava.



Ko kaže da smo mi Crnogorci neradnici? A ko napravi ovoliko djece?

## argumenti

Nama bi svaka promjena dobro došla, pa makar to bio i "dan žalosti".



U govnima smo do grla. Sad je važno da nam ne klecnu koljena.



Džaba ti čvrst stav ako ti je "mek argument".



Mene su još u školi pripremali za ovo. Morao sam "Pakao" da znam napamet.



Još prije izuma viagre, nastupila su "jebena vremena".

Vlado Vlahović



## DUŠAN ĐURIŠIĆ

Tek kad je postao providan otkriveno je ko je sve stajao iza njega.



Povratak u bazu propast je za onoga ko živi u oblacima.



Jadan je to raj bio dok batina nije iz njega izašla.



Vazda slaže da se slaže.



Bolje da jedan s drugim ne govore nego što jedan o drugom govore.

## U IME NARODA, A U SVOJE PREZIME

Ako je petog oktobra bila revolucija,  
mi smo prvoborci,  
Ako je evolucija — majmuni.

Još se nisu stekli uslovi  
za borbu protiv kriminala.  
Sticanje je u toku.

Kad vide hladnjaču na drumu,  
ronioći se krste.

Neviden incest: jebo sliku svoju!

Naša potrošačka korpa ispletena je  
od pruća žalosne vrbe.

Strašni sud — prazan tanjur.


Budete li žalili za onim što imate,  
nećete imati za čim da žalite.

Evropa je kompletna.  
Samo smo joj mi falili.

Nema vaskrsenja bez jaja.

Napustili smo teoriju zavere.  
Više držimo do prakse.

Ilija Marković



## DOBROVOLJNI AFORIZMI

Crnogorac neće prvi na cilj,  
da ne bi trčao počasni krug.

Socijalizam je počeo dobrotljnim radom,  
a završio se prinudnim odmorima.

Mjesečna primanja prilagođena su  
dnevnim potrebama.

Česte obustave rada dovele su upropošćenu  
fabriku do ivice rentabilnosti.

Mi nismo za prodaju.  
Ali o cijeni možemo da razgovaramo.

Naš takmičar u trci na sto metara  
napreduje iz minuta u minut.

Ako ne vidiš izlaz, ne ulazi!

Ne mogu oni toliko da nas varaju,  
koliko mi možemo da im vjerujemo.

Čarapu na glavu — pa novac u čarapu!

Što tašta rodi — majka ne rada.

### ČUVAR

Mijenjao je mnoga zanimanja i zvanja.  
Za to je samo imao i volje i želje —  
dok nije postao ono o čemu sanja:  
odani čuvat svoje fotelje.



### SAMOČUVAR

Ko umije dobro da se čuva —  
okreće se kako vjetar duva.



### TORBA

Nije kriva tu zemljina teža.  
Zakonu se fizike prkosi:  
Prazna torba od svake je teža.  
Punu torbu čovjek lako nosi.

### LJEVORUKI

Danas u punom sjaju  
imamo ovaku zbilju:  
Dok lijevi posuštaju,  
ljevac su na cilju.

Savo Martinović



### SMIJEH

Ako ti je život pakao,  
smij se da ne bi plakao!


# Odavanje POŠTE



Kad su mu odali poštu,  
lako mu je bilo oteti pare.



Izgubio je nogu u ratu,  
pa su mu dodelili orden i  
potvrdu da može slobodno  
da prosi.



Moj deda može konju rep da isčupa, ali neće.  
On je dobar dečko.



Svakog dana sve nam je bolje, ali treba to izdržati.



Kad vas slepi vode, čuvajte se itapa.



Neki političari su kao plodovi:  
ne padaju, dok ne istruše.



Šta će vam znanje, kad imate zvanje?

Mitar Mitrović

# KONJSKA POSLA

Ovih se dana stara kobilka  
gospodinu konju oštrosno  
obratila

I poslala mu protestnu notu  
kao nikada u životu

Slušaj me — piše — rago stara  
ovakav status mi ne odgovara  
došle su mi do ušiju priče  
koje dobrom konju ne liče

iznenadilo me od tebe starca  
ponašanje na fešti kod magarca

posebno zamjeram na zdravici  
upućenoj mladoj ždrebici

Svi su se prisutni nasmijali  
i začudeno te pogledali.

Ne pamtim te u takvom izdanju  
u takvom njisku i rzanju.  
To mi zaista ne odgovara  
Upamti dobro konjino stara

Konj je samo posmatra i čuti  
čeka kad će gospoda prekinuti.

A kad se malo smirila kobilka  
odgovor je na notu dobila

— Shvatite gospodo moje stanje  
JEDINO MI JE OSTALO RZANJE

Slobodan Vučinić

# BRAĆA PO PAMETI

Koliko nas lažu, prosto da čovjek ne povjeruje.



Stomak priznaje da je prazan. Glava teško.



Pogodenim smo njihovim promašajima!



Rekla je da me ne voli. Ali ja joj ništa ne vjerujem.



Vidio sam seks-bombu.  
Dabogda u mojoj kući eksplodirala.



Kad političari zapuste zemlju, obraduju narod.



Smrt nam ne gine!



Aforističar je čovjek koji ukazuje  
na višak manjkavosti.

Vladimir Mićković



Snila baba — što bi rada,  
pa ujutro pošla kod ginekologa.

Usvojili smo maternji jezik, jer očeve  
nije moglo zapadnuti da progovore.

Kod nas stalno raste broj potomaka,  
— NEZNANOG JUNAKA!

Iz ustavne povelje:  
— Dvoglavog orla držati  
u dvosobnom kavezu!

Mnogi su se Crnogorci obogatili,  
gajeći ušne školjke.

Lijepoj riječi ne treba mikrofon.

On nam je očuvao zemlju.  
— Svi kontinenti su na broju.



# ODA LIZMI

Srbija i Crna Gora će sačuvati  
PRVOBITNU ZAJEDNICU.

Crnogorci i visinu mјere na Terazijama.

Kad nebeski narod riješi da se  
prizemlji — ne bira pistu.

Mi bi bili mnogo bolji narod,  
da nije bilo divlje gradnje.

Mi nemamo probleme sa granicama —  
dovoljno smo ograničeni.

Mi znamo, i bez Darvina, da smo  
postali od majmuna. — Tu su  
istorijske činjenice.

Ona dva jarma na brvnu, spasio je  
Unaprofor u zadnjem trenutku.

Batina ima dva kraja!  
— A vucibatina — dvije stranke!

Ne vraćajte se u prošlost:  
— Da vas ne uhvate na djelu!

Davljenik se i za stranku hvata.

Za dobrom konjem se diže prašina: —  
Ako nije na asfaltu.

Pogledaćemo mi istini u oči,  
ako do nas navrati.

Nikako da shvatimo,  
kako to Solana da nam zabiberi?

Nikako da napravimo TRUST mozgova;  
— Uvijek to ispadne TRUT.

I stara država kad umire, naš narod  
kaže: — Dobro je kad ide po rédu!

J..... je država, kojoj himnu  
pjevaju svatovi!



Penzioneri se više žale na mjesecu,  
nego na godine.

Istina i laž — koriste isti mikrofon.

I ako znate što je TVOR, za svoju drža-  
vu kažete da je — TVOREVINA!

Da je nas otkrio Kolumbo — ne bi se  
ima čime vratiti kući.

Nije to ni higijenski, kad se unutrašnji  
organi mijješaju u spoljne poslove.

Kažu da izumire BJELOGLAVI SUP!  
— Otkud onda kod nas toliko  
bjeloglavih supovaca?



# Rat v Bukovom vrhu

**R**at je sa sigurnošću mogao biti izbjegnut, da neka budala nije zapalila Bukovi vrh. Ovako, to što nam se desilo je ništa, šta je sve moglo da nas snade zbog tog požara, koji je samo u prvih nekoliko sati od izbijawa bio lokalni. Neupućenima je ovo možda čudno, ali da bi im bila jasna ova hipoteza, potrebno je samo nekoliko rečenica o Bukovom vrhu.

Buhovi vrh je naše strateško područje koje odavno ne pripada nikome. Još iz davne prošlosti se nametnuo kao idealan medaš za podjele na naše i njihove. S koje god strane gledano, on je bio i ostao naš, i ako je po međunarodno priznatim opštinskim granicama, po svemu sudeći, on po malo pripadao i njima... Uglavnom, mi smo prihvatali kao činjenicu to da je Bukovi vrh njihov, a da pripada nama, a oni, da je Bukovi vrh naš a da pripada njima... Tako smo godinama živjeli u bratstvu i slozi, iz kojekakvih razloga izmiješani, da se više nije znalo ko je naš a ko njihov, niti ko pije a ko plača, što bi se reklo u narodu. Za sve to vrijeme u Bukovi vrh nije navraćao niko, niti je imao zašto, i o njemu se znalo samo toliko da je on simbol najdubljih naših podjela, na ove i one. Istorija je tu činjenicu ranije ignorisala, ali ovoga puta neće je moći niko preskočiti. Posle perioda (b)lagostanja, u doba najžešćeg odumiranja države, počeli su da nas posjećuju otkupljuvači pećurke. To su prvo iskoristili naši, a odmah potom, skoro istovremeno, i njihovi. Ko je naš a ko njihov, pouzdano su znali samo otkupljuvači. Onda se neka budala sjetila da pećurke najbolje buju na zgarištu... Mi smo bili sigurni da je čik potajno bacio neko njihov, a oni su bili uvjereni da je to uradio neko naš. Istoga dana, bez obzira na višedecenijsku harmoniju, bratstvo, jedinstvo, "Druže Tito mi ti se kunemo", mješovite brakove i ostale rebuse, tačno se znalo ko je naš a ko njihov, ko je gdje i ko je ko, a boga mi, i ko je koga i zbog čega. Čak se ispostavilo da su kod pojedinaca odavno postojali ažurirani spiskovi. Nedugo zatim, počele su da se gomilaju paravojske, vojske bez para, parapolicije i ostale grupacije, oko Bukovog vrha.

U Bukovi vrhu su ušli istovremeno i naši i njihovi, i naravno, on je opet gorio. Nakon izvjesnog vremena, od strane međunarodnih posmatrača je konstatovano da nema ni mrtvih i preživjelih... Najveći deo i naših i njihovih je ne-

stao, a ostali su utekli po grupama, u kojima se, prema svjedočenju očevidaca, nije znalo ko je naš a ko njihov. Bukovi vrh je postao naša pusta teritorija i njihovo opustošeno područje. Znajući nas, međunarodna zajednica je, ipak, tu razmjestila svoje trupe. Kad je napokon izgledalo da je sve u najboljem redu, kao grom iz vedra neba, pojavila se vijest da je neko od međunarodnih faktora oštampao razglednice sa natpisom "Pozdrav iz Bukovog vrha". Odjednom, kao da iz zemlje niču, počele su da se pojavljuju oružane grupice naših. Vec sutradan neko je dojavio da se sa druge strane, takođe koncentrišu i njihovi. Zna se šta bi bilo sledećeg dana, da sada već iskusna međunarodna zajednica nije djelovala preventivno. Ni manje ni više, nego na CNN-u, pojavio se portparol NATO-a i saopštio: "Bukovi vrh je naš"! Unaprijed pripremljen i dobro upoznat, da jasni iskazi kod nas obično izazivaju zabunu, nastavio je sa pojašnjavanjem...

"Od večeras, ponovno ste vi i oni mi, mi i vi smo oni, ovi i mi smo vi, vi ste oni kad smo mi vi, a oni su vi kad ste vi mi..." Kad ste vi i oni mi, mi smo onda vi, a ako vi postanete oni, oni će biti mi..." Nakon toga saopštenja svima nam je lakanulo. Posle dužeg vremena i zadnja budaljina je shvatila suštinu. To sa Bukovim vrhom

nikome nije trebalo, ali je moralno. Zašto niko ne zna, a i ne piše... Bez obzira na to, već sjutradan, međunarodne trupe su počele da traže osumnjičene za požar u Bukovom vrhu. Dugo nijesu mogli nikoga da nadu, što je uzdrmalo duhove na Zapadu. Onda, nakon izvjesnih konsultacija sa nekim našim koji su pljunuti oni, iznenada su saopštili da je požar izazvao neko naš, a da smo krivi mi. Pošto nismo znali ko je, listom smo se svi prijavili. Taman što se učinilo da je problem trajno riješen, krivicu za požar su preuzeли oni. Odmah po tom, kao nekada u stara dobra vremena, opet smo na jednom mjestu bili i mi i oni. Na požar se skoro i zaboravilo, kad je neko doviknuo: "Pogledajte, opetgori Bukovi vrh..." To je najviše zbulilo međunarodne posmatrače, jer bilo je dogovorenog, tek za tri godine...

Vladislav Vlahović



# Pretežn vedr 0

(Za one koji su zaboravili da uključe Radio Crne Gore i one koji vole da obnavljaju gradivo)

Kad su nišanske sprave u kvaru i počasnim plotunom može početi rat!



Srbija se saginjati neće, sem kad poželi da poljubi Crnu Goru.



Danas bi bitka na Kosovu bila održana na tuđem terenu!



Crnogorci su bili Srbi i prije pojave Srba!



Kad je u pitanju plaćanje glavom, platni promet sa Srbijom nije ni prekidan!



Labudova pjesma ne može biti himna... Širi nerealni optimizam!



## Humoreska

## O DŽELATU

Pred dželatom je stajao još jedan naporan radni dan. Jedna za drugom redale su se egzekucije. Mišićave ruke su neumorno dizale i spuštale teško sećivo na vratove nesrećnih osudnika. Glave su se kotrljale poput lubenica. Ispod crne kapuljače slivale su se krupne graške znoja. Publika je euforično klicala. To je dželatu bio podsticaj da danas prebací normu.

A onda, neposredno posle zadnje egzekucije, stao je pred publiku, bacio joj sekiru, skinuo kapuljaču i trijumfalno se poklonio. Mnogo godina kasnije, dok je uveliko uživao nacionalnu penziju, na pitanje novinara zašto je javnosti otkrio svoj identitet, bivši dželat je odgovorio:

— Nisam mogao da se pomirim sa sudbinom neznanog junaka. Ubila bi me anonimnost.

Vladan Sokić

## Besposlenost

Besposlen pop  
jariće krsti,  
Besposlen političar  
jaretinu brsti!

## Život

Život je gorak,  
čašom razbijem tugu,  
prva je čorak —  
dajte mi drugu!

Bog nam je sačuvao pamet.  
Kolika je i nije mu bilo teško!



Sa Srbijom i Crnom Gorom,  
Savjet Evrope bogatiji je  
za jednog siromaha!



U vinu je istina.  
Na dnu flaše!



Televizor je u redu.  
Tražim majstora  
za popravku programa!

*Radomir* *Racković*

Meki obraz...

# U se i u svoje muze

Siroti revolucionari: morali su i revoluciju da unovče!

Ne pita se ko se kako krsti, no se pita krsti li se srpski!

Vlast prolazi — mito i korupcija ostaju.

Crnogorci nijesu ginuli na bojnim poljima,  
nego na bojnim poljanama.

Kad roditelji počnu da tuku svoju djecu,  
to je siguran znak da su se prepoznali u njima.

Dok su čutale muze, neki su punili guze.

Kumrovec je nekada bio naša Sorbona.

Crna Gora je pjesma koja se ne da opjevati.

Crnogorska istorija je mnogo razvijenija od geografije.

Crnogorci trebaju da se uzdaju u se i u svoje Kruse.

Nije lako biti Crnogorac:  
treba stići i uteći i na radnom mjestu postojati.

Crnu Goru je teško nositi i u srcu i o vratu.

Crnogorci se vraćaju Crnoj Gori  
i kad iz nje nikud nijesu odlazili.

Komentar Bulatović

## PRANJE NOVCA I(LI) OBRAZA

Taman smo bili počeli da mu  
vjerujemo, a on promijenio  
mišljenje.

Bio je izgubljen slučaj ali se  
uvijek nalazio na pravom mjestu.

Lakše je oprati novac  
nego obraz.

I rasni pas je samo — kučkin sin.

Tvrđili su: na mladima svijet  
ostaje, a mlađi odoše u svijet.

Ko kaže da nijesmo napredovali:  
nekad su nas tjerali na  
prinudni rad, a danas na  
prinudni odmor.

Veselin Brnović

Izvrću istinu. Da bi je sagledali sa svih strana!

Nebrojeno puta ponovljena laž je statistika!

Gladnih je sve manje.  
Bog da im dušu prosti!

Vlast racuna na nas.  
Od nule je i počela!

Seljaci i političari su najbliskiji.  
Seljaci obraduju zemlju,  
političari — državu!

ŽIVOT  
BEZ  
BUBREGA

Nemam dosije. Pratili su me nepismeni!?

I mi konja za trku imamo.  
Sakupili smo dovoljno potpisa.

Korupcija mora da cvjeta.  
U vrhovima je!?

Priznao sam pola. I sa jednim bubregom  
može da se živi!

Razum će pobijediti! Ako ne bude izbora.  
Veljko Rajković

# S-NO SJEĆKANJE mi SLI

Za djecu revolucije  
Država plaća alimentaciju.

U nedostatku velikih pobjeda,  
stavićemo i male poraze.


Pendrek,  
kako to ubjedljivo zvuči!

Strani smo plaćenici.  
Živimo od inostranih kredita.

Često mijenja stranke.  
Hoće svima da pomogne.

Umjesto da zatvaramo krivce, zatvaramo oči.

Mijo Miranović - Grof



*Sila boga ne molí  
— a mi se molimo sili.*

*Problem Kosova je u tome  
što Amerika želi da se  
graniči sa Srbijom.*


*I nepismenima se crno piše.*



*Srbi više nijesu nebeski na-  
rod — sve više su upućeni  
na podzemlje.*

*Neću više da čatim, hoću da  
kažem da se i ja slazem.*

Vojislav Vojin Brnović



Б. ЈАЊИЋ

## APRILIJADA

(rok upotrebe neograničen)

*Prvi april sada kratko traje  
od nekdašnjeg znatno duže,  
njegovim se vrlinama  
skoro stalno mnogi služe.*


*Prvi april pri ruci je  
spreman vazda kad im treba,  
ljeporečje njihovo je  
mamac koji žrtve vreba.*

*Posluže vas ko od šale  
prvoaprilskim manirom,  
nahrane vas iluzijom  
blještavom praznim tanjirom.*

*Oni siti a vi gladni,  
vi grešnici, oni sveci,  
vama jednom Prvi april,  
njima dva po šest mjeseci.*

Bogoljub Boban Velimirović

# PRVA KOLONIJA



Štrajkuju gladu  
jer su siti svega.

Žuč zaliva život  
sistomem kap po kap.  
Cvijeta Todorović


Branio se čutanjem  
pa je ispao čutuk.  
Darko Žunjić Batan

D  
A  
N  
I  
L  
O  
V  
G  
R  
A  
D



Učesnici kolonije:  
Goran Ćeličanin, Darko Samardžić, Luka  
Lagator, Miroslav Georgijevski, Nikola Otaš  
i Darko Drljević

Z  
P  
**ZADNJA  
POŠTA**



Š  
I  
Š  
A  
N  
J  
E

Ma kojim se pismom služili,  
crno nam se piše.

Brav je najmirniji  
kad ga najviše šišaju.



Kad je dobio riječ,  
izgubio je posao.

Jovan Eraković

B  
R  
A  
V  
A

# KARIKATURE

2  
0  
0  
2





## PRESUDA

Jesen stiže, posao ne dobih  
na birovu mladan se zarobih.  
Veli meni moja mila nana:  
"Sine Mile, ti ne gubi dana.  
Što oklevaš, hajd' se malo preni  
obrati se komšinici Leni.  
Zdrav, školovan, a ne znaš se snaći  
ona će ti pos'o lako naći.  
Poslušaj me moj sine jedini  
Lena ima teču u opštini."

Rekao sam Leni, al' ne vredi  
evo šta je zapravo po sredi.  
Rekla mi je u šljiviku Lena  
pod uslovom da mi bude žena  
i uzalud da ne gubim dane,  
da se manem moje milo Jane.  
Mene muče muke nano mila  
Jana mi je prva ljubav bila.  
Kako Janu mladan da ostavim  
srećne dane ja da zaboravim.  
Za Janom mi moje srce ludi  
mila nano, hajde sad presudi  
slika ti je sada vrlo jasna  
hajd' presudi, ne budи pristrasna  
ni po sinu, ni budućoj snaji  
kao da si u sudskoj odaji.

Radomir Đurović



Šlječa je

# PRSPJEAK



**A**da "ja sam proša sito i rešeto, ovaj grdn svijet ispitao..." E, jado moj... klasika je klasika, ali nijesmo ni mi za bačit. Evo, pretpostavimo jo! Nijesam da rečeš... ali, nijesam bogomi ni da ne rečeš, je l de? Sve zavisi s koje visine gledaš...

Nede uoči Nove godine preporiječi se ja s ocem...  
"Što se, veli, više ne ženiš — ka ostali."

A da de da se ženim? Kad se oženiš, ajd zdravo. Ovako, slobodan ka pčelica — čuk na ovaj cvijet, čuk na onaj cvijet, ajde jadan. A cvijeća ima raznoga. Pokupiš sok, e...

A znam ih koji su se poženili. Pušteli drobove, tobože pametno zbore, iz grla — gr, gr, br, br... bi reka ka će sad Solomuna roditi...

Malo je falilo da i ja drobove puštim...

Padaše kiša, česa kiša, to ka da se nebo provalilo, ka da ga je neko razbučio... a da kiša, razumiješ...

Pošli ti mi na Marezu, a dan bi jaše lijep, viđi, ne, bogomi, no na Glavu Zete... Kolima... moj-jema, e... Da ti se ne falim, al za dvades minuta sti-gosmo, mada ga nijesam bio napu-nio s vrha...

U kola nas četvoro: Vido s devojkom i ja... Kad?

Idemo mi, ide-mo, a ono ti se počeše kupit oblaci, al mi ukola... a ko bi se nada da će se što desit.

Ušli mi, naručili, i ja kako bijah zagrljio ovu moju, biće da se... ma jes; kad na vrata otac mi, s društvom. I onako s vrata: "Aj, neka ni je srećna ta snaha!" Pa levor iza pasa tan-tan-tan u oni plafon. Dok skočiše ljudi: "A da ne, zaboga, ovo je restoran, mož ubit koga..."

"Vidi, kako je stiska... a de si snašo..." sjede ti otac za naš astal. Ni ne pita je l slobodno, ni ništa.

"Još jednu turu!"

Čeka, tata, nijesmo ni ovo popili...

Al aj sad ti.

Vido se smije — da krepa: "A što nijesi ocu reka, ka-ko te nije sramota da ocu ne rečeš, da ga upoznaš..." i te rabote.

Sipa ulje na vatru, razumiješ...

Puštih ti ja onu odma.

Miči se, reko, i izmakni se. Mada nijesam imam namje-ru da ispanem grub.

A ona osjetila, što li, pa se ocu smješka... Smješka se i otac, smješka se i Vido... svi se smješkaju — jedino se mene utrobice kidaju.

Oće otac da me nagrди. A mene nije nām padalo da se ženim.

Neka ja, no ova devojka. Smješka se... a jedna moja ri-ječ sve će prekratit. A de će onda bježat?

I čekam momenat, da splasne oduševljenje: neopravda-no, razumiješ. Da ne ispane sukob generacija, da devojka ne iskoči na grdan glas rad mene; a da delikatna situacija, ako ćemo objektivno. A neću ni ja da se to dalje širi... jer ko će vatru poslije ugasi.

Treba energično i odma.

Konobar! Viknem.

"Čeka, mali, kad popiješ... založi, metni nešto u us-ta. Napićeš se, pa nećeš da ti je ja doma vodim."

Konobar, vik-nem opet i iz gla-sa, oli doodit? Dode... i ja ti na-ručih dvije runde unaprijed i svima po porciju pastrm-ke.

A kako ova ma-la pijaše kokakolu, idaše svaki čas onamo. Te se

i ja diži, pa kroz salu, oko kuće, do na ono mjesto.

Bruka! Čekam... pa opet nazad, pa opet pred ona вра-ta... a ja ti lijepo...

Mislim se onako, uza zid, čekajuć... kad ti poče da ro-minja, ama takve kapljice da te svaka zaboli u glavu. Ova još ne izade otud, a ja bijah vas u golu vodu. Puštih ti ja devojku i trkni da utečem od kiše.


Aj da ti je to videt. Nasta trka...

Izmiješa se oni narod, prevrnu se krov od slame, poče-še da bježe ljudi u kola...

Ja se obrni, ni oca, ni Vida... te potrči do kola. Psiuje Vido... skinuo majicu pa pokrio svoju devojku. Ne mogu uć, ključevi su kod mene...

Otac je uteka sa svojijem društvom...

Dragan Uskoković



# SLOBODAN NEORZMI SIMIĆ

**Ja sam i narodni heroj  
i ratni zločinac.  
Sve zavisi koja je stranka  
na vlasti.**

**Naša zemlja je toliko  
zadužena da su morali da  
nam popišu stanovništvo.**

**U našoj zemlji je najveća  
sloboda kretanja.  
Svi su otišli.**

**Zajednička država je  
promenila ime, i svako je  
uzeo svoje devojačko.**

**Nismo mi ni tražili ceo  
kapitalizam! Samo njihove  
plate.**

Rastko Zakić

## Po sećanju

Srpski nacionalni program:  
Svi Srbi u svim državama!



Kada odvojimo kukolj od pšenice,  
pšenicu ćemo baciti.



Dolazi naše vreme:  
poslednjih pet minuta.



Za nas je sloboda ne kad gladni jedu  
nego kad ginu!



Tata je upravljaо,  
majka je davala pravac,  
sin je pritiskao gas,  
ćerka je puštala muziku —  
eto kako je došlo do naše nesreće.

# Novi Božji POREDAK

Ubi Kain Avelja,  
brata svojega.

Ubi Neandertalac  
prvog dinosaurea, ubi  
Kromanjonac drugog,  
ubi Krapinac preostale.

Ubi teški rad robeve pri gradnji faraonskih piramida.

Ubi Ahil Hektora mačem, ubi Paris Ahila strehom u petu.  
Ubi biljni otrov mudrog Sokrata, a zmijski lepu Kleopatru.

Ubi obično slepo crevo Aleksandra Velikog, a obična  
bosanska čakija u ruci Bruta ubi moćnog Čezara.

Ubi Kaligula majku i ženu, a Henri osmi samo četiri  
žene jer više nije imao.

Ubi Vezuv Pompeju, ubi lepra sirotinju, ubi kuga sred-  
nju klasu, ubi sifilis bogate.

Ubiše inkvizitori veštice, ubiše francuski katolici svoje  
protestante, a američki svoje Indijance i bizone.

Ubi Kortez pola Južne Amerike, ubi Džingis kan pola  
Azije, ubiše evropski doseljenici pola Australije, ubi Napo-  
leon pola Europe, ubi Hitler pola sveta.

Ubi gilotina decu francuske revolucije, a Sibir decu ok-  
tobarske.

Ubi Turčin Srbina jataganom na Kosovu, ubi Hrvat Sr-  
bina maljem u Jasenovcu, ubi Srbin Srbina sekirom u Ra-  
dovanjskom lugu.

Ubi turski beg jednog crnogorskog barjaktara, ubi, za  
osvetu, jedan crnogorski serdar tri turska bega i još pride  
jednog pašu.

Ubiše Englezi Drezden avionskim bombama, ubiše Ja-  
panci Kineze ručnim, ubi Truman Japance atomskom bom-  
bom.

Ubiše lovci životinje, ubiše ribolovci ribe, ubiše testere  
šume, ubiše pesticidi insekte.

Ubi holesterol gurmane, ubi droga omladinu, ubiše ma-  
ligani žedne.

Ubi pustinja Afriku, ubiše orkani Južnu, Srednju i Se-  
vernju Ameriku, ubi ozon Arktik i Antarktik.

Ubiše roboti svoje pronalazače, ubi korozija robote.

Ubi planeta zemlja samu sebe...

Gleda sve to gospod Bog odozgo, pa viknu:

— Petre, o Petre, kako beše onaj početak?

— Opet ste zaboravili, Gospode?

— A kako i ne bi zaboravio kad sam, po onom mangu-  
pu Darvinu, star šest miliona godina. Dakle, kako beše po-  
četak?

— Oče naš, iže jesu, na nebesi...

— Ne taj, Petre, onaj drugi iz mog prvog romana!

— Ako mislite na SVETO PISMO onda je početak  
ovaj: U početku Bog stvori nebo i zemlju. A zemlja bješe  
bez obličja i pusta, i bješe tama... I bi svjetlost!

— Taj početak, Petre! Uzmi olovku i odmah piši moju  
najnoviju naredbu: U početku Bog stvori nebo i zemlju...  
a zemlja bješe...

Bora Oljačić

Dogovorili su se Niko Bidžo i komšija Gavro da zajedno podu u lov na zečeve. Ni jedan ni drugi nijesu bili vični lovci, a puške su im bile stare flintre kojima se divljač mogla ubiti samo iz neposredne blizine.

U zoru Gavro je zalupao na Nikova vrata. Niko se na brzinu obukao i doručkovalo, a žena mu je za ručak zavila u papir parče hljeba i pršute.

— Jesi li i ti ponio što za jelo? — pitao je Niko.

— Uzeo sam komad hljeba i sira — odgovorio je Gavro.

Pošto je Gavrova torba bila velika, Niko je u nju ubacio i svoju hranu. Napunio je bočicu crnog vina i stavio je u džep. Sobom je pošao i malog psa Žukka, da bi ga učio lovnu.

Krenuli su uz planinu. Kad su naišli na šumu, razdvojili su se i dogovorili da oko podne budu kod Mašovog izvora, gdje bi zajedno ručali.

Niko je pazio da mu se pseto ne izgubi. Od njega inače nije imao nikakve koristi. Žukko je besciljno jurio, lajao na ptice i pokušavao da hvata leptire. Nije smio da prede preko jednog potoka, pa ga je Niko morao prenijeti. Noseći ga u naručju, preskakao je s kamena na kamen. Na sred potoka okliznuo se i pao u vodu. Žukko je sam isplivao na obalu i stresao sa sebe vodu. A Niko je nakupio gomilu suvog granja, zapalio vatru i dugu sušio pantalone, čarape i opanke.

Podne je već odavno bilo prošlo kad je Niko stigao kod izvora.

— Zabrinuo sam se za tebe. Gdje si dosad? — pitao je Gavro zvačući posljednji zalogaj.

— Gladan sam. Izvadi to iz torbe — zatražio je Niko Bidžo, naslanjujući pušku uz stijenu.

— Ja sam sve pojeo.

— Zar i moju pršutu?

— Sve. Dugo sam te čekao i pomislio da nešće doći — pravdao se Gavro.

Niko je sjeo umoran, gladan i ljut. Smisljao je kako da ga kazni zbog nedrugarskog postupka. Motreći u obližnju šumu, naglo je ustao i šapnuo:

— Lisica!

Naperio je oroz na pušci i potrčao prema šumi. Otuda se ubrzo začuo pucanj i jauk:

— Oj! Poginuh!

Gavro je pritrčao i našao Niku prislonjenog uz drvo, a desna nogavica mu je bila sva crvena.

— Kako si to ranio sebe?! — zaprepastio se Gavro. — Šta ćemo sad?

— Brzo me nosi kući! Aj! — stenjao je Niko.

— Da ti previjem ranu?

— Ne! Odnesi me što prije, da ne umrem ovdje! — zavatio je Niko.

Gavro ga je uprtio na svoja ledja, uzeo obje puške i krenuo niz brdo. Nosio ga je, nosio sve do kuće. Videći ranjenog muža, Nikovica je zalekala. A on se spustio sa Gavrovih ledja i, smijući se, umirio ženu:

— Ne kukaj, nije ovo krv, nego vino!

Gavro se jako naljutio što ga je Niko prevario i jahao kao magarca. Nikada više nijesu zajedno lovili.

**Milenko Ratković**



Kada te i najmudrija misao osvoji  
— obavezno do deset izbroji.



Nije imao ništa protiv ogledala — ali mu se iz njega rugala budala.



Poštovani prijatelju pripazi barem petu  
— ako izgubiš glavu, samo će brico imati štetu.



Od morskih pasa niko ne treba da se plasi  
— od njih nas čuvaju dinamitaši.



Kriv si budalo — krao si na malo.



Policija je uvijek na pravoj strani — sitne lopove hapsi, krupni su ugledni građani.



Nijesmo bez ičega — ostale su nam te (n)kovine.

## NEKI MOJI

Kao kad bacaju grudve snega  
Tako bacaju mrežnju na mene  
Duvaju u svoju mutnu zlobu  
Gobleniju crne uspomene

Ne znaju za reč blagu procvalu  
Misle samo na podvalu  
Namere svoje vešto skrivaju  
U mojoj patnji uživaju

I gde god obesni mrdnu  
Drugome se uvek posprdu  
O sebi misle sve najbolje  
Iz očiju im prašte zlovole

Ne znam šta se sa njima zbijlo:  
Umočili dušu u ludilo!

R  
O  
D  
A  
C  
I

## SAVREMENI VITEZ

Ja sam vitez neukrotiv  
Sve što kažu ja sam protiv  
Ja sam priči glavni motiv  
Ja sam čova zvani Gotiv  
Ja sam ovog doba vesnik  
Ja sam orkan burevesnik  
Brz nestižan kao soko  
Vitez koga kralji oklop  
U svakoj sam veri raspop  
Med gujama guja poskok  
Majke zemlje vrlji sin  
Nešto kao Raspućin

Kada hodam ko da zvonim  
Nevljene brzo sklonim  
Silama sam ja topnim  
Neposlušne uvek gonim  
Od poslušnih testo svijam  
Svijanje mi mnogo prija  
Slično vetru kad čarlija.

Žarko Đurović

## ŠTRAJ KAČKA

...Crnogorska brda su bila naseljena  
Još u praistorijsko i antičko doba  
A kultura gorštačka...  
E, tu je za danas tačka  
Družino moja dačka  
Pogrešno da ne budem shvaćen  
Čas je na pola skraćen —  
Regres mi nije plaćen!


...Kvadrat hipotenuze  
Pravouglog trougla  
Jednak je zbiru kvadrata...  
Toliko za danas, djeco  
Ne prekidam čas iz inata  
Imam preporuku Sindikata  
Jer, premala mi je plata!

...Imenice su promjenljive riječi  
Označavaju bića, predmete ili...  
Da, izvinite, kraj časa je, djeco,  
Nadam se da ste shvatili:  
Prevoz nijesu platili!

...Svijet je bio podijeljen  
Na dva suprotstavljenia bloka...  
Ali, o tome ćemo narednog časa  
Ne mogu bez toplog obroka!

A osim svega toga,  
Za ime Boga  
Nije u pitanju nikakva politika  
Već sasvim poznata teza:  
Štrajk je PRAVO radnika  
A plata — državna OBAVEZA!

Murat Čorović



# bi što bi

Dvore, po običaju. Kad minu ponoć, sinovi naredili da posluže sve, ka da je svadba, a ne žalost.

Kad se malo i poteglo, da se i ugriju, Vujo komentariše, ka da neće:

— Da su ga ovako za života hrаниli, ne bi danas na taulin bio no sa nama sedio i krka, ka od svoje muke.

## Vujadin ŠARANOVIĆ


# navalio pa navalio pa

D ošla Vuju u posjetu kolegica sa studija iz Bosne. Ostaće koji dan, pa produžit na more. Upozna je sa drugom i kumom mu, inače neoženjenim. I ona neudata, pa dako i svadba bude. Pri kretanju pita Vujo, onako ka da neće: — Bili kakve koristi od onoga poznanstva.

— De me upozna sa njim, žesti se ona, navalio, navalio, nekoliko puta ponavlja ona. Vujo čeka da izusti što je navalio kad će ona:

— Navalio da mu nabavim lovačkoga psa iz Bosne.

— E, repom mu se okitio, ljutnu se Vujo, pa je isprati na autobus.



GRAHOVSKI KOMANDIR  
NIKOLA ANDRIJIN KOVAČEVIĆ:

Kašalj, rda i nikogovina  
ne mogu se nikako sakriti.




DRAGO OBRENOV, harambaša:  
Ne priliči nositi crnogorsko  
(zlatno) odijelo a srkati skrob.



LAZAR RADOV ODALOVIĆ:  
Nije čovjeku kasno i u  
posljednjoj uri pojesti govno.



VASILJ KOSTOV BULAJIĆ:  
Niko nije dobio rat protiv  
rakije.



LJUBICA POPA MITRA BULAJIĆA, obješenog 1942. godine pod Trebjesom. — Ko pogibe ledina  
mu, ko ostade medalja mu.




JEDAN GRAHOVSKI  
DOMAĆIN, kaže:  
“Sve me je u životu prevarilo  
osim balege. De sam je bacio, po-  
znavalo se i treće godine”.



PETAR PEJOV BULAJIĆ:  
Lako ti je živjeti lijepo, samo se  
odreci lakomstva. Od lakoma  
čovjeka gori je samo prelakom.



NIKOLA ĐOKOV VUČETIĆ:  
Dok je pleća, biće preduzeća.



Izaberi cipele — taman, a burmu broj veću.



Neke su rode prevarile poneke devojke  
— došle su prerano.



Pročitana knjiga je interesantna, što se ne bi  
moglo reći za čoveka.



I VIDOVITOM UPADNE MUŠICA  
U OKO.

# Boj te we vidio

NA VLAST JE DOVEDEN NARODNOM A PREDACE JE SAMO Božjom voljom.

OŠTAR JEZIK JE ISTUPIO O RAZBIJENE ZUBE.

Od aplauza se nije moglo čuti koliko je glup.

Od kako su žene dobile pravo glasa zaboravljaju na mogućnost čutanja.

NEMAJU IZBORA — biće izbora.

Bili su pokvareni i pre isteka roka upotrebe.

GLAVA MI JE ZAHVALNA JER NA PAMET MI PADAJU SAMO lake misli.

Dejan Tofčević



Svi vole da su u hladu, niko da je u sjenci!

Žena mužu ne treba da se mijesha u brak.



Pavle Veličković

Od komarca ne treba praviti magarca.

Lakše je to učiniti od čovjeka.

Političari su kao muzičari: dijele se na  
narodne i zabavne.

Ibrahim Šahman

# KO KRTOLE

Veliki je odmor. Profesori se razbaškarili u zbornici.

Rajko Cerović, profesor književnosti i jezika, spusti razredu knjigu i stade da priča:

— Bez mojih ne može ni istorija, ni literatura... Oni su njihova osnova, u najboljem smislu te riječi. Sjetite se, na časak, samo Novice Cerovića, pa Stojana, Milana...

— Kolega, vi ste Cerovići ko krtole — kroz smiješak ga prekide Jivan Čelebić, profesor istorije.

Rajko se iznenadi. Takvu opasku najmanje je očekivao od istoričara.

— Ne ljuti se, Rajko, moram da ti objasnim što sam tako rekao. U Cerovića — sve što valja je pod zemljom, a što ne valja — nad zemljom.

Momir Sekulić

**B**rdanski težak i nadnječar Mago Migov je cijelog vijeka tovario na svoja tvrda pleća sve što se može nositi. I to ne sam no uz boleću pomoći i nuždenoga i nezaprešnoga. Vreću frometina ili šenice od kuće k mlinu Tamnik, a azar punu vreću brašna od mlinu ka kući; tovar sijena, breme drva, naramak ovršine, balu pruća ili štice, deblo od duba, čamovu gredu, kotur bodljikave žice, brava živoga; česovu makanju, dekad i vrdžopca ili bonu ženu, a od zaroka ili opklade i kakvoga duturuma ili gospodina s mašnom, tašnom i šeširom. I nimalo se nije ijeđio na zlu sudbinu koja ga je skolila.

E a jednoga dana se u Magov obor odnekud stvori magare. Kao da je iz zemlje niklo. Mago prvo obide oko njega nekolika puta da utvrdi ono što vidi, pa ode u susjedno selo, te njemu najbliže, a onda prode cijelu nahiju.

Ali od onoga čije je magare, ni traga ni glasa.

Magare se malo pomalo pripratiti. O njemu obisnu ne samo deca no i velika čeljad. Nauče ga svakojemu marifetu: da mrla ušima po taktu, da njače kad mu se ne njače; da mava repom unakrsno; da se propinje na zadnje noge; da kleca bez preše i da radi po nešto što nije za priču. Deda ga nauče da ije: pucaka, čibuka, koromana, cukra u kocke, rahat lokuma; da piye: boze, kabze ili piva, a od davola su mu davali varenike i bijelog luka! I za sve jade naviknu ga na žvakacu gumu, ma ga, začudo, ne nauče da pravi balone, e magare ubaćuje i izbaćuje vazduh kroz nos, e nikad ne boluje od nazebe.

Jednom prilikom se Magov, već pravi magarac zateče pomedu dva plasta sijena. Nalježe Lado Tajov, brdanski mudrac, i reče:

— Lipsaće. Nema mu spasa.

— Kako znaš? — pitali seljani.

A on odgovorio:

— Nečesov francuski filozof, a još vele sholastičar, da ne mudrujem što je to, smješnoga imena i prezimena, Žan Buridan (jedno se s drugijem slikuje kao pjesma) rekao je, ako se magarac nade pomeđu dva plasta sijena, lipsaće od gladi, e neće znati na koji će prvo, koliko je pametan.


No ovaj magarac, najprije radi toga što nije imao magarećega iskustva, kako se veli, još neukruto magareću čud, prvo pogledne u jedan pa onda u drugi plast, i bez ikavoga dvoumljenja, prode između oba, pa pravo na detelinu! I nabrova se onoga mladoga trolistoga cvijeta, do iza oba uva, da je poslije magarcu nadenuo ime "Solomon". I to ne bez neke. Otada su Lada zvali "magarećim kumom".

Magarac Solomon je rastao i stasavao uz njegu i brigu cijele familije, ne bi li joj to vrnuo kad prisprije da se jaše i tovari.

Jednoga dana, uoči Veljija poklada, Mago natovari magara s dvije punane vreće frometina, pa š njim u mlin. Sjutri dan po prvoj tovarenju, magarac Solomon zaduci, vele, u planinu. Ugrabi noć te strkne da ga niko niti vidi niti čuje. Poslije su se javljali svjedoci kako su ga videli de ide: jedni k Sadavcu, Markovini i Velestovu; drugi k Ponikvici i Sinjavini, teke na dvije suprotne strane. A treći su zborili kako magarac nije znao de ide, pa ni oni ne umiju reći...

Mago se dobro zamisl i krene da traži magarca tamo, kako je zborio, de se može bolje skriti, a de ga je teže naći.

Nije to bilo onoga vaska kad se vatra prenosila, ne s koljena na koljeno, no s ugarka na ugarak, kad nije bilo čibrika i upaljača ni zalihek, do truda i ognjila, to jest kresiva. No je sve to davno doprlo Brda, ali ne i do Maga. Zato on uveče zapreće u pepeo najveći



komad žara koji se do jutra smanji na žišku, crvenu kao kukurijek, i od nje "na lijepu" načini veliki oganj.

Mago porani zoram. Napuni fenjer gazom i ode u potragu za magarcem, s upaljenjem fenjerom po danu. Fitilj uvije na malo da plamen jedva čklij, kako bi za dana trošio što manje svijetla. Negde tamjan kad je pala noć, Mago sretne nečesova namjernika s neupaljenjem cigarom duvana u Zubima. I u trenu kad je ovaj uždio duvan, fenjer se utilio, e više nije bilo gaza. Mago produži da traži magarca s upaljenjem fenjerom po mrčavi i nevidelicu, na još zaludniji način. A onaj namjernik ode svojijem putem, održavajući vatru paljenjem cigara na cigar.

Kad se Mago vrnuo doma bez magarca, zatekao je upaljeni oganj i ladni upret. Ali, kao kad se oće, opet nalježe onaj isti namjernik s upaljenjem cigarom, i vrne mu vatu. Pomoću kartica, labudine, kočanjine, tankija suvaraka, malija čamovija štičica, koje se čuvaju zalihek, do debelja čepanica...

Mago reče namjerniku kako je čuo od Lada e su tako vatu prenosi li stari Grci ili Jelini u Eladi. A ovaj produži svojijem putem, uz riječi:

— Prijatelju, vatu sam ti vrnuo, a sad ti dugujem samo rakiju.

A Mago ga isprati:

— A ja tebi, prijatelju, da rečem, ako nijesi znao, a prilikom, nijesi, ni vatra ni rakija se ne mogu dugovati, ako imaju mjeru. E su i jedno i drugo svačije dobro. Zato putuj mirno, kao da sam ja tebi ostao dužan.

No da se vrnemo priči o magarcu Solomonu.

Čekao Mago magarca, neko učeni je zborio kao "Penelopa Odiseja". Prokćelo mu se da tovari drugoga, a ne samo drugi njega. Prolazili dani, nedelje, mjeseci, a od magarca ni traga.

Pošto je Mago izgubio svaku nadu, od golemoga straha da mu je vuk izio magarca, kako bi se reklo, i u bukvalnom smislu, on mu nije nade zamjenu. Nalježe nečesov Ciganin s konjem, kojega je toliko hvalio da Mago nije odolio a da ga ne kupi. I to uz dva uslova: Magovoga da ga ne plati skupo i Ciganinovoga da se konju ne gleda u zube.

Sjutri dan pošto je Mago dobavio konja, magarac Solomon se vrnuo iz planine. Zapazio to prvi Lado, pa rekao:

— Neka sam sramotan ako magarac Solomon nije više insan no ajvan!

A pošto se dobro raželio magarca, Mago je pred trides druga, u kafani "Lug" dao riječ:

— Ljudi! Nema pod Kapom toga kantara po kome moj magarac nije pametniji od mene. I ne zvao se ja imenom, ako ču ga ikad tovariti kad je tako avizan.

Savo Martinović

# RIBNICA JEDNA U MAJKE

Kupâ sam se u Ribnicu, a isplakâ u Moraču. Odio na jezero, a dočeka' da se kupaš u more.

O, Bože, je li moguće da sam sve ovo radio šeset godina.

A neki, odma iz ovijâ brda, pravo na more. E pa, brato, nebi to moglo tako. Imaš debelu kožu pa si morâ da kožu naučiš na Ribnicu, pa na jezero, pa onda na more. Moraš, brato, da pocrniš, da ne izgoriš. Debela ti je koža. Moj dobri drug Božo nije me poslušâ, no je pošâ odma' na more i izgorio. Vidi ga danas kako je crven ka kukurijek. E to ne može, imaš školu, no nemaš premaz.

Ajde da se dogovorimo — Podgorica moja i tvoja.

Nekome nampane da načini mediteranski grad. E kome to nije milo i zašto mu nebi bilo milo? Ja sam se nagrdio što prodado' ono imanje u Vrbicu, e će, možda, more doći taman do Vrbice. Avetinja, nijesam ja zna ove evropske tokove, pa da sam pričekâ. A što čoče da pričekam? Tako mi Boga, ako probuše ovi tunel nećemo ga odit' u Bar i Sutomore, no neka pušte more, pa pored ovija palmi, Vektri i sekti ima da se banjam kâ u Banjane. A Banjani naša braća, no što. Neće odit' u voz no uz čamac, pa iz Podgorice pravo do Žukotrljice.

Gorica je brdo slavno. A po čemu brate mio?

Ajde nadi Zečanina da palmu usadi, pa mi oko izvadi.

Gorica je moja ljubav i ovako i onako, a tebe je teke tako.

Jer Gorica nije svako.

Tu te čekam, moj jarane, Gorice su moje rane.

Gorica je moje brdo. Gorica je moja ljubav.

Gorica je moja žena. Gorica je stožer dece moje.

Moja žena jes' Gorica, sve drugo bi bilo šteta, e za koga, Bogu 'fala.

Za mene bi bilo šteta, što se zove sad Zorica, kao nekad Podgorica.

Vidiš Gorica je vazda bila. Podgorica tu i tamo, viđećemo.

Tito mi je bio, a Gorica lutka moja.

Titograde grade mio, sve sam za te učinio.

Oj Gorice brdo velje, Podgoricu ti udaji.

Jahasmo te kolko dade, a od tebe što sotade.

Cio život ja se penjem, a Gorica samo stenje.

Nemoj Goro, nemoj rode, penjemo se do slobode.

Penjanje je pravo stanje. A sruštanje to je pravo.

"Digni ga visoko da se dobro ubije" — ovo su rekli pametni Podgoričani, no nema ih više. Ribnica u moj vakat, i kad je bila najgljavija, a nije nikad, za nas je bila čista. Morača s kljenovima, i ništa ribom, taman kâ da si kavijar ulovio. A sad? E, sad no kad. Nikad više.

Oj Ribnice srebrena i Morača zlatna,  
čuvaj te mi 'lad, no je veliki smrad.

Pa ono, brato:

Šetajući pored Ljubovića...

Aj sad prošeta', ako te nije stra'.

A od koga, zaboga? Tu moš sres ili kucka ili čojka, te mu se zna korijen. I prvijema i drugijema sve piše na vrat. Većini je obraz crven, pa im nemoš znat' kad su stidni. Ovi te nijesu crveni, oni su boni, ili su precrvenjeni.

Malo ko danas 'oce da reče ko mu je ded. Nije da ne zna ko mu je ded, no neće da ga bruka. Čuja sam đe vele: kad spojiš magaricu i konja rodi se mula. A u ovu ljucku rasu potrefi se češće balega na balegu i rodi se matrak. Ja sam ovođe nešto pobrka: ili ja kupim matrake, ili je sve ovo davo ponio.

Milica, jedina u majke. A svaka jatka misli da je to njena Milica, možda jes'.

Radosav Cico Popović

# Angdt Aegoe TAKNUTO

Pjesnik Vito Nikolić dok je bio na "ćemanu" često je provodio po kafanama u vrlo lijepom i dobrom društvu. Jednom se bogme "osamio", a i prekardašio u piću, pa stvorio i malo "nereda" te bi obaviještena milicija.

U toj kafani malo podalje bilo je jedno društvene "veseljaka", te milicija s vrata pravo k njima. Upita ih šta su to uradili, a oni odgovore da nijesu ništa krivi, nego da je kriv onaj "samotnjak" u drugom čošku kafane.

Kad se patrola uputi u sasvim drugome smjeru pjesnik Nikolić veoma ozbiljno, a i kao ljutito:

— Nema to burazere, ne prilazite!  
— Taknuto maknuto!

Neki ga od milicionera prepozna, nasmijaje se i mirno napušta kafanu.

# BRATSTVO

U Kolašinu se jedno bratstvo na manji ogrank, trbušić, zove Blejavci. Baš iz tog bratstva i ogranka dvojica su bili opštinski odbornici. Jedan profesor a drugi zemljoradnik.

Na jednoj od Skupština trebalo je izglasati odluku da se jednom ulicom, koja ide pravo uz varoš, ne progoni stoka za vrijeme izdiga na planinu Bjelasicu. Kad se o toj tački počelo raspravljati, onaj odbornik, koji je bio (seljak) poviješć iz svega glasa na svoga rodaka profesora:

— Ne daj Mičašu, ako Boga znaš, da se ova ulica zabrani, jer kuda ćemo ja i ti dolaziti na posao?

Svi odbornici graknuše u smijeh — nasmijao se i sam profesor, jer njegov rođe ne dade bez kako je pravo.

Janko Vujišić

Oba, ova...

# VARNIČENJA

Jednaki smo pred zakonom, ali ne pred sudijom.



Od kako je dobio malo vlasti, ne poznaje me.  
A i ja sam njega tek tada upoznao.



Zakopali smo ratne sjekire.  
Borbu smo nastavili drugim sredstvima.

Murat Čorović

## MASKENBAL NA RUDNIKU

I ovamo kod nas maskenbal se pravi  
Ne trebaju kostimi, pozorišne daske,  
Kakve svinjarije izvode mangupi  
I to sve javno, poskidali maske.

Nikola Đorđević

## SVETA ISTINA

Od tableta uzimam  
jedino vijagru.



I otrov se u piće ubraja.

Vladislav Pavićević

## BOLJE JA ZNAM

Nije problem u parama,  
nego u besparici.



Kad god pobijedim sebe,  
pitam se ko je poražen.

Stojan Čabarkapa

# KOLO GORČINOVO

Gorčin, naočit seoski momak, stasao za ženidbu, zagledao se u Jagliku iz Zavraca, isprosio je, svadbu napravio i oženio se. Svi su se tome obrađivali, naročito njegova majka, koja je računala na zamjenu i pomoći u kući.

Trećeg dana po svadbi Gorčina rano probudiše i poslaše da tjeru stoku na ispašu. Došao red na njega.

Stado ovaca je pušto i usmjerio put Bijelih kamenica, gdje je bilo manje kamenjara i bolja paša.

Ispod brežuljka nalazila se manja dolina, nalik na dno od kape, ogradena visočjom kamenom ogradi, neobradena i zatravljena. U prolazu ovce su zašle u dolinu da je opasu.

Gorčin sjede u kraj doline. Kroz glavu mu prode sve što mu se poslednjih dana desilo, a bilo je dosta toga: Doček svatova i prijatelja, osmislene zdravice, svatovsko nadmudrivanje, žensko natpjevavanje, svečani čin vjenčanja u crkvi, dražesna igra barjaktara, čestitanja. Misli nije mogao odagnati od sebe i od jedanput poče glasan razgovor sa sobom, pitajući se i dajući istovremeno odgovore na pitanja, ne znajući da šuma nije nikad sama i da ga neko može čuti.

— Oženih li se?

— Oženih, Boga mi.

— Odakle?

— Iz Zavraca.

— Od koga?

— Od dobrog i čestitoga roda.

— Je li nevjesta čemu?

— Jes, lijepa ka vila, nije ljepše u selo odavno dolazio.

— Je li ljepša od Danice?

— Jes, i od dovedenih i od neudatih, tako ljudi rekoše.

— Je li bila poštena?

— Bio sam joj prvi.

Pošto ovo reče, ushićen ustade i viknu "Ojha" i poče igrati crnogorski. Igrao je od jednog do drugog kraja doline. Izgledalo je da nogama zemlju ne dodiruje, širio je ruke i u mimohodu niz tijelo skupljao. Od kamene ogradi učini mu se kolo oko njega kreće i u kolu da igra sa Jaglikom. U igri se zanio i nije znao koliko dugo je igrao, sve dok nije osjetio teret u nogama i znoj na čelu.

Ovaj nesvakidašnji prizor gledao je njegov rodak i komšija Blažo; tu se slučajno blizu zatekao. Nijemo ga je posmatrao, razumio njegov zanos i radovanje. Više za sebe je rekao:

— Sreću čovjek ne može naći, ona ga sama sreća.

Nije se Gorčinu javio, nije ga htio prekinuti, dok se ne naigra u "kolu" svoje sreće.

Umoran od igre, opijen srećom Gorčin u hladovinu leže na ledu a glavu nasloni na ukrštene nadlanice ispod zatiljka. Zurio je u plavetno nebo iznad sebe kojim sunce putuje i gdje zvijezde stanuju.

— Bože, kaži mi jesam li rođen pod srećnom zvijezdom ili mi se to samo pričinja, glasno je razmišljao.

Opušto se, zaklopio je oči i utonuo u duboki san.

Kad se probudio, vidio je stado u blizini i u hladovini. Sunce je navilo ka zapadu i najavilo brzi zalazak. Nije osjećao ni žed ni glad; samo je čekao noć da što prije utone Jugi u zagrljav.

Radovan B. Krivokapić

## Arogantizmi

Bio je oštar na jeziku, pa se posjekao.

Usrali smo motku. Ni u ostalim disciplinama ne stojimo bolje.

Slobodan M. Čurović

## Preci i potomci

Ne okrivljujte svoje pretke.  
Potomci će vam doći glave.

Nisu sve žene pocrnele.  
Ima i opaljenih!

Moja žena ne može da dode  
do reči od same sebe.

Milorad Kalezić

## Kravljе ludilo

Sva ludila smo probali,

sem kravljе.

Čuvamo se njega  
više no ostalih,  
jer, to ludilo je bez koristi  
da ikome išta s njim  
možemo učiniti,  
osim sebi.

A zašto bismo onda ludovali,  
bez da nam se zamjeri?

Rekli bi nam  
da smo se uvrgli u goveda,  
a ne u đedove.

Od nedostojnog ludila  
živi bismo se pojeli,  
i od sebe samih  
bez lijeka otrovali.

Andrija Markuš

## TRICISTE

Demokratske institucije su toliko ojačale  
da su postale strah i trepet.

Zgažen čovek, to je kod nas  
prelazno rešenje!

Mogao bih da se setim kad sam poslednji  
put jeo, ali nisam toliko zlopamtilo.

Ivko Mihailović

## POTKOVICE

Da, kasnim!  
Čekala sam svojih pet minuta!

Život je kao hipodrom: uvek se  
kladiš na pogrešnog konja!

Pogodila ga je potkovica u  
glavu... Imao je sreće.

Ivana Srećković

## MASKOTE

Mislili smo da je maska. A on je  
čitavo vreme pokazivao svoje pravo lice.

Za izvlačenje iz živog blata, davljek  
nik pristaje na omču oko vrata.

Nova kletva: "Da Bog da dočekao — sačekuš".

I zavist je bolest zavisnosti.

Borivoje B. Orović

## RELIGIJA

Kad sasluša objašnjenje na šalteru,  
Od muke se prekrsti stranka.  
"IZVINITE — reče joj službenica —  
ODOVNIJE CRKVA, NEGO BANKA!"

Slavko K. Šćepanović



# Dogadjaji u Magarčevoj sjenci

fragment groteskne komedije  
za koju je Veljko Radović  
dobio Sterijinu nagradu

NILAJ: Protivite li se da uključim magnetofon?

TIMOŠ: Polako, još ne znam o čemu se radi! Sve zavisi. Ne znam što ćete da me pitate. Ne znam što se od mene traži. Možda mogu mnogo, a mogu nimalo. Zavisi od cijelog niza objektivnih i subjektivnih faktora vezanih za moj položaj. U Opštini, i šire.

NILAJ: Vi, svakako, znate da se ove godine navršavaju tri stotine godina od turske opsade Beča?

TIMOŠ: To mi je promaklo! Ne znam. Iako je svima nama ovdje istorija prosti u krvi, posisana s majčinim mlijekom. I šta kažete, već prošla tri vijeka? Boga ti! Kako vrijeme brzo leti, da se tako izrazim! Ne stiže čovjek sve da prati. Znači, u vezi toga ste? Moraćete u Muzej, tamo imamo arhivara koji je živa istorija borbe protiv Turaka i osvajača. Beč, opsada Turaka, to nije u mojoj nadležnosti. Ovo je Komisija za zapošljavanje, a ja sam njen generalni sekretar.

NILAJ: Znam, ali nikoga od funkcionera u Općini nema.

TIMOŠ: U tome i jeste nevolja... Normalno, znate za našeg velikana Njegoša?

NILAJ: Nešto sam čula.

TIMOŠ: Kako to?! To je veliko, svjetsko ime!

NILAJ: U svijetu je mnogo pjesnika.

TIMOŠ: Ali, Njegoš je jedan! On se i lječio od tuberkuloze baš u Beču. Bio je najljepši čovjek Europe. Vladika. Genije!... Pitajte me, zbrunjen sam! Ne znam šta se od mene traži, kao od daka. O turskoj opsadi Beča ja ne znam ništa. Podsjetite me, molim Vas, je li Beč tada pao? Iz istorije sam imao jaku trojku, ali sve se zaboravi.

- NILAJ: Na žalost nas, Turaka, Beč se tada odupro. (Smije se.) Krvili su Poljaci. Vojska Jana Sobjeskog došla je u pomoć Beču, da pomogne zemljama Zapadne alijance. Bila je ugrožena krišćanska Evropa.

TIMOŠ: Sad znam! "Sobijeski, vojvoda savojski, salomiše demonu rogo-

ve. Puće kolanj svečevoj kobili — otiđoše kola nizastranu". To je to! Njegoševi stihovi su to ovjekovječili dok je svijeta i vijeka. To su stihovi, a ne ovo današnje trtavrti! "Oj, Stambole, zemaljsko veselje, kupo meda, goro od šećera, de se vile u šerbet kupaju..."

NILAJ: To je isto taj Njegoš?

TIMOŠ: Da, gospodo, jedan genije ljudske veličine!

NILAJ: Njegoš, Njegoš, pa *punctum*! ... Beč se i tada i danas smatrao predzidom kršćanstva. *Antemurale christianitatis*? Beč zato i proslavlja taj jubileum. Priprema se džinovski spektakl, stotine šatora, hiljade konja ... Simulira se opsada Beča iz 1683. godine. Trenutačno je tim poslom u Beču lordmer Ankare, gospodin Daglardža.

TIMOŠ: Znači, mamipare, za bjelesovjetske turiste?

NILAJ: Ne, gospodine! To je evokacija u duhu prijateljstva i pomirenja i simboličan izraz monolitnosti Evrope.

TIMOŠ: Šta imamo mi s tim? Njihova gospodska stvar! Za to mi ne dajemo ni prebijene pare. Ni za kopanje niti za čadore. Kakve to veze ima sa mnom, s nama uopšte?

NILAJ: Na osvajačkom putu ka Beču, Turci su prešli i preko vaše teritorije.

TIMOŠ: Prevarili su Vas! Gospodo, Turci preko ovih planina nijesu "prešli" bez krvavih gaća. Borili smo se do potonjega, kao uvijek što smo, i kao što ćemo se uvijek boriti protiv zavojevača i njihovih domaćih slugu. Ovo su slobodne gore, gospodo, što je rekao veliki Njegoš. Znači, Boga ti, mi smo nekako "krivi" što smo se Turcima našli na putu ka Beču, i dalje, do okeana?! Da čovjek ušima svojim ne povjeruje ... To je usko gledanje na istoriju! Najbolje da se mi oko toga ne prepiremo. Zaboravimo! Eto, čega ima zajedničkoga između ondašnjih i dana-

šnjih Turaka? Mi smo sad najbolji prijatelji.

NILAJ: U Vašem Muzeju čuva se mumificirana glava seraskera Ruvin-paše.

TIMOŠ: Tačno! Mi je ne krijemo. To je slava, a ne sramota. Ko se to još studio junaštva?

NILAJ: Pokazujete li je turistima?

TIMOŠ: To Vam ne bih umio kazati. Da se ja pitam, i bih i ne bih. Šta ja znam, ja nijesam neki istoričar! Paša je tu kod nas trista godina. Muzej je do moga kabinetra, meni nešto dosadno, te ja kod paše, na "razgovor". Ali šta će sve to Vama, jednoj tako lijepoj i pametnoj ženi?! To je priča za junačke, muške, ratničke uši i oči.

NILAJ: Pa, ja sam reporter s Balkana, zaboga!

TIMOŠ: Znači, na Balkanu postoje samo odrubljene glave?

NILAJ: Ne, ali ja sam predložila Cajtu reportazu o tome, pošto se štampa tematski broj o jubileumu opsade Beča.

TIMOŠ: Stvarno ste novinarka? Samo novinarka?

NILAJ: A zašto ste Vi tako sumnjičavi?

TIMOŠ: To mi i dužnost nalaže, a i po prirodi sam obazriv kad je riječ o ženama.

NILAJ (vadi iz tašne legitimaciju): Evo Vam moj akreditiv!

TIMOŠ: Ma, vidim! Ali, toga može da se naštampa na gomile. Naši drugovi su prije rata putovali po svijetu sa lažnim pasošima i legitimacijama. Čitam ja to, a čitam i špijunske romane. U to sam prosto zaljubljen. Ne kažem ja to zbog Vas, Bože sačuvaj. Mi smo, kao što svijet zna, otvorena i slobodna zemlja. Pitajte što god hoćete, i iz mojih usta čućete čistu istinu. Nemamo mi što da krijemo ni od domaćih ni od stranaca. Ali, šta će pašina glava u svemu tome?! Što ne pišete o našim nadaleko poznatim prirodnim ljepotama, koje je više do glave koja je smanjena kao dječja šaka!

Veljko Radović